

EVENT REPORT

Project title	Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs
Project acronym	PELMOB
Project reference number	101082860/ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Coordinator	University of Mitrovica
Project start date	December 01, 2022
Project duration	36 months

"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be."



University of Pristina
Kosovska Mitrovica

Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility
through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs
Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2
Project Number: 101082860

EVENT DESCRIPTION

Date	25.01.2024.
Author	Aida Kalem, Edvin Šimić, Lindov Osman
Institution	University of Sarajevo-Faculty of Traffic and Communications
Event title	PELMOB Local Workshop: Networking with EM stakeholders and citizens in WBC - Student magazine and media promotion
Event description:	
<p>At the local workshop held on January 25th at the University of Sarajevo - Faculty of Traffic and Communications, a special emphasis was placed on promoting the PELMOB project. Through various sessions, participants had the opportunity to hear presentations on key challenges of electromobility in the Western Balkans, the results of community awareness research on electromobility, and practical experiences and challenges of companies in the electric mobility sector in Bosnia and Herzegovina.</p> <p>The workshop, along with the ceremonial opening of the PELMOB laboratory and the establishment of the association, was carefully followed by professional media sources, highlighting key moments and achievements.</p> <p>Within the Student magazine, an article has been published providing a detailed account of the mentioned event. The article offers an in-depth insight into the local workshop held on January 25th at the University of Sarajevo - Faculty of Traffic and Communications, with a particular focus on promoting the PELMOB project. The author identifies key aspects of the workshop, community awareness research on electromobility, and provides an analysis of practical experiences and challenges faced by companies in the electric mobility sector in Bosnia and Herzegovina.</p> <p>In the following, you will find links and television channels related to the promotion of the event in the magazine and media channels:</p> <p>Website - https://litteratus.ba/ Opening of the Laboratory for E-Mobility and Promotion of Electric Mobility in Bosnia and Herzegovina – Litteratus. Further details</p>	

about the event and the comprehensive report can be explored through screenshots of the article in Attachment.

- YouTube - Ceremonial opening of the laboratory at the Faculty of Traffic and Communications, University of Sarajevo, as part of the PELMOB project

[Svečano otvorena laboratorija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA u sklopu projekta PELMOB \(youtube.com\)](#) - screenshots are in Attachment.

- TV show Impuls znanja 212

[Emisija Impuls znanja 212 \(youtube.com\)](#)

- TV USK

<https://www.rtvsuk.ba/tv/najava/impuls-znanja-magazin-za-studente/12697>

Attachment

Student magazine - screenshot



Projekt PELMOB

Otvorena Laboratorija za E-mobilnost i promociju električne mobilnosti u BiH

Događaj je obuhvatio i inspirativna predavanja o budućnosti električne mobilnosti, prezentaciju ciljeva i planova projekta te priliku za akademsko umrežavanje u području E-mobilnosti

Sektor mobilnosti igra ključnu ulogu u tranziciji prema održivom razvoju, što predstavlja cilj evropskog zelenog plana. Sve razvijene zemlje zapadne Europe su snažno krenule u promovisanje korištenja električne energije u sektoru transporta, kao dio nastojanja uključenja u evropske trendove i promovisanje elektromobilnosti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena Laboratorija za E-mobilnost i promociju električne mobilnosti u Bosni i Hercegovini. Promocija električne mobilnosti dio je projekta "PELMOB – Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana".

Razvoj obrazovnog sistema

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije prof. dr. Amel Kosovac ističe da će PELMOB projekt omogućiti razvoj obrazovnog sistema, izgradnju digitalne kulture i transfer inovacija, savremenih tehnologija i dobre prakse u zemlje Zapadnog Balkana.

„Radi se o Erasmus+ projektu koji je zadužen za promovisanje elektromobilnosti kroz inoviranje nastavnih planova i programa i uvođenje novih nastavnih planova i programa na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Fakultet kontinuirano radi na usklađivanju nastavnih planova i programa kako bi dali što bolje znanje našim studentima i kako bi studenti bili konkurentni na tržištu rada”, kazao je dekan Kosovac. On je dodao da ovaj projekt uključuje formiranje novih laboratorijskih centara koje će omogućiti praktične vježbe za studente, kao i centre za promociju elektromobilnosti unutar visokoškolskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekt menadžer prof. dr. Osman Lindov je istakao da je otvaranje Laboratorijskih centara pomak u promociji električne mobilnosti na području Bosne i



Svečano otvaranje laboratorijskih centara na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

Hercegovine i da se radi o trogodišnjem projektu u koji je uključeno 14 partnera iz zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Konzorcijum je okupljen oko ideje razvoja i razmjene znanja i iskustava u vezi sa problemom zagadjenja životne sredine, štetnih posljedica klimatskih promjena i energetske nestabilnosti, koje se dešavaju

ju širom svijeta zbog rastuće urbanizacije. „U narednom periodu organizovat ćemo edukacije inžinjera saobraćaja, kao i svih zainteresovanih strana. Želimo da kroz ovaj trogodišnji projekt pomognemo gradovima da se barem djelimično očistimo od zagadjenja koje nam donosi saobraćaj”, navodi prof. Lindov.



Laboratorijskih centara prof. dr. Amel Kosovac i prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, je kazao kako PELMOB projekat će omogućiti razvoj obrazovnog sistema, izgradnju digitalne kulture i transfer inovacija, savremenih tehnologija i dobre prakse u zemlje Zapadnog Balkana. „Mi smo sretni što u našoj zemlji, kantonu i okviru našeg univerziteta radimo na projektima čiji je cilj povećanje svijesti o elektromobilnosti. U sklopu ovog projekta će građani i naši studenti imati priliku da se upoznaju sa najsvremenijim i najnovijim dostignućima i rješenjima iz ove oblasti“, poručio je prorektor Dautbašić dodajući da na ovaj način Univerzitet u Sarajevu pokazuje svoju opredijeljenost ka evropskom akademskom prostoru.

Inspirativna predavanja

Događaj je obuhvatilo svečano otvaranje laboratorije, inspirativna predavanja o budućnosti električne mobilnosti, prezentaciju ciljeva i planova projekta te priliku za akademsko umrežavanje u području E-mobilnosti. „Ovo je jedan važan događaj u promociji elektromobilnosti na području Bosne i Hercegovine. Workshop je okupio pored akademske zajednice i ostale stakeholders, što je jedan normalan i logičan put da se povežu stakeholderi s akademskom zajednicom i na obostranu dobrobit te da se ukaže na važnost elektromobilnosti koja je trebala da zakucu na vrata u Bosnu i Hercegovinu već prije nekoliko godina“, kazao je prof. dr. Slobodan Lubura sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Posebna obraćanja imali su Haris Muratović i Jasmin Lučkin iz kompanije Porsche BH, koja je do sad u našoj zemlji najviše učinili na praktičnoj elektromobilnosti. Naglasili su da se naša zeljanalazi tek na početku ovih krupnih projekata i da nas čeka još mnogo posla, prvenstveno oko edukacije stanovništva, pa tek onda oko potpune implementacije infrastrukturnih objekata, te plasmana električnih automobila.

Popularizacija

Na ovom događaju predstavljen je i E-GO car sharing kao oblik kratkoročnog najma automobila u urbanim sredinama koji podrazumijeva korištenje vozila uz potpunu samostalnost i komociju upravljanja i kao inovativno i održivo rješenje za gradski prijevoz preopterećen brojem automobila, što uzrokuje problem parkinga. E-GO je ekološki prihvatljiv, budići da su sva vozila električna.



Prof. Lindov je istakao da je ovo pomak u promociji električne mobilnosti!

„E-GO je oblik kratkoročnog najma vozila, koji broji 31 vozilo na cesti, i 86 parking mesta u gradu Sarajevu. Ovim putem pozivam sve građane, ukoliko to već nisu učinili, da se registrovu na našu aplikaciju i da probaju prvu uslugu car sharinga“, kazala je administratorica E-GO projekta Nejra Pojata dodajući da je za registraciju neophodno imati vozačku dozvolu, 19 godina starosti i iskustvo od jedne godine vožnje.

Promocija i popularizacija elektromobilnosti će dovesti do veće društvene prihvatljivosti i usvajanja električnih vozila na transportnom tržištu. Konačno, projekat će uspostaviti udruženja koja se bave tematikom elektromobilnosti, koja će

uključiti sve relevantne subjekte, kao što su škole, javne i privatne kompanije, lokalne vlasti, studente, osobe sa posebnim potrebama i druge zainteresovane građane što će dovesti do razvoja svijesti o elektromobilnosti ne samo među vlasnicima i vozačima električnih vozila, nego cijele društvene i akademske zajednice. U Bosni i Hercegovini trenutno postoji nešto više od 300 priključnih mjeseta za punjenje električnih automobila od čega je vrlo mali broj javnih punjača tek oko 300 registrovanih električnih automobila u cijeloj zemlji.

Pripremila: Amra J. Jusić



Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine dr. Nedžad Branković
prof. dr. Amra J. Jusić

Informativni časopis STUDENT - 1

Ceremonial opening of the laboratory at the Faculty of Traffic and Communications, University of Sarajevo, as part of the PELMOB project - screenshots

The image shows a YouTube video player. The main video frame displays a man in a suit speaking into a microphone at a podium. Behind him is a large banner with text and logos. The banner includes "University of Pristina Kosovska Mitrovica", "Funded by the European Union", "Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of Vehicles", "Study Program", "ERASMUS-EDU-202", and "Project Number". To the right of the video frame is a sidebar titled "Sve iz vaših pretraživanja" (All from your searches) which lists several other video thumbnails and titles.

Svečano otvorena Lab na UNSA FSK projekt Erasmus +PELMOB

Osman Lindov
238 pre�тanjala

Preplatiti me

0:42 / 8:03

PELMOB

Iz vaših pretraživanja

Prenostoj Osman >

Bicycle policies in Sarajevo, BAUH UNSA FSK & University of...
Osman Lindov
62 pre�тaji · prije 10 mjeseci
45:07

Svečano otvoreno laboratoriјa na Fakultetu za saobrđaj i...
Amstudiо
30 pre�тaji · prije 1 mjesec
8:04

Tedždživ - Pravilno učenje Kurana
KURAN - EDU - Popis za reprodukciju

Univerzalno tedždživo pravilo
KURAN - EDU
29 fis · pre�тaji · prije 1 godinu
17:49


Obilježeno 47 godina
Universitet "Džemal Bijedić" ...
Amstudiо
10 pre�тaji · prije 3 dana
Novo
17:35

DEMENCIJA
Centar Za Demenciju Sarajevo
6,8 tis. pre�тaji · prije 9 godina
5:12

Dino Merlin - Skoro ћe zima
(Official Video)
Dino Merlin
4:31
24 mi. pre�тaji · prije 3 mjeseca

Surah Al-Mulk - علیکم السلام و نسوان
Calmng and Relaxing Quranic Windows.
Surah Al-Mulk
1,1 mil. pre�тaji · prije 2 mjeseca

TV show Impuls znanja 212 - screenshots



Location, date

Faculty of Traffic and Communications,
Sarajevo, 25.01.2024.

Signature

